Haeba u ne u ka shoa kajeno, na u kholisehile hore u tla ea leholimong? U ka tseba hantle!

Pele ho tsohle, Bebele e re bohle re baetsalibe, 'me bohle re lokeloa ke lihele ka lebaka la libe tsa rona (ho bua leshano, ho utsoa, kapa ho chacheha ka mohono joalo-joalo). - Hobane bohle ba sitilwe, mme ba haellwa ke kganya ya Modimo; (Sena se kenyeletsa rona bohle). Hobane moputso oa sebe ke lefu; (Sena se kenyeletsa lefu la bobedi diheleng) - mme bohle ba leshano ba tla ba le kabelo ya bona letsheng le tukang mollo le sebabole, e leng lefu la bobedi. Ho latela temana ena, leshano le le leng le lekane ho re ahlolela liheleng ka ho sa feleng. 'Me rea tseba hore kaofela re buile leshano le ho etsa lintho tse mpe le ho feta. Kaofela re lokeloa ke lihele e le kotlo ea libe tsa rÿna.

Empa Molimo oa re rata 'me ha a batle hore re ee liheleng ho lefella libe tsa rÿna. Kahoo o ile a romela Mora oa hae Jesu Kreste hore e be pheko kapa tefo ea libe tsa rÿna. Jesu Kreste ke Mora oa Molimo hape ke Molimo ea bonahalitsoeng nameng. Jesu o ile a jara libe tsa rÿna 'meleng oa hae sefapanong, a patoa 'me a tsoha bafung bakeng sa tokafatso ea rÿna (ho re phatlalatsa re lokile ka pel'a Molimo). O ile a inkela kotlo ea rÿna 'me a etsa tefo e feletseng bakeng sa libe tsa rÿna. Empa neo ya mohau ya Modimo ke bophelo bo sa feleng, ka Jesu Kreste, Morena wa rona. Empa Molimo o totisitse lerato la oona ho rÿna, ka hore, re sa le baetsalibe, Kreste o bile a re shoela. Ke mang ya ahlolang? Ke Kreste ea ileng a shoa, e, haholo-holo, ea tsohileng bafung.

Bibele e re ho na le ntho e le 'ngoe feela eo re lokelang ho e etsa hore re bolokehe. E re , "Dumela ho Morena Jesu Kreste, 'me u tla bolokeha." Ho lumela ho Jesu ho bolela hore re beha tumelo eohle ea rona le tšepo ea rona lefung la hae, lepato le tsoho ea hae e le tefo e feletseng ea libe tsa rona (e leng se re tiisetsang). bophelo bo sa feleng).

Poloko ke mpho ea mahala e ke keng ea fumanoa ka ho etsa mesebetsi e metle (e kang ka ho baka libeng tsa rona, kapa ka ho kena kereke, kapa ka ho kolobetsoa, kapa ka ho ba motho ea lokileng, joalo-joalo). Pholoso e ka mohau oa Molimo (mohau oa hae o sa re tšoanelang) ka tumelo feela ho Jesu Kreste kantle le mesebetsi ea rona. Ha ea thehoa molemong oa rÿna kapa boitekong ba rÿna. - Hobane le bolokehile ka mohau, ka tumelo; mme hoo ha ho tswe ho lona, ke mpho ya Modimo: hase ka mesebetsi, ho tle ho se be motho ya ithorisang.

Re tlameha feela ho kopa Jesu hore a re pholose ka ho lumela hore o shoele a ba a tsoha hape bakeng sa poloko ea rÿna (sehlabelo sa hae se lekane ka ho feletseng ho re pholosa). Hore ha o bolela (kapa o kopa) ka molomo wa hao hore Jesu ke Morena, mme o dumela ka pelong ya hao hore Modimo o mo tsositse bafung, o tla bolokeha. Hobane e mong le e mong ya tla rapela lebitso la Jehova, o tla bolokeha. Ha re se re pholohile, re bolokeha ka ho sa feleng. Bibele e re poloko ke ea ka ho sa feleng le hore e ke ke ea lahleha le ka mohla. Hang ha re lumela ho Kreste, re fumana tšoarelo ea libe le bophelo bo sa feleng. Modimo o fetoha Ntate wa rona mme re fetoha bana ba Hae. Haeba re etsa lintho tse ntle, Molimo o tla re hlohonolofatsa. Haeba re etsa lintho tse mpe, Molimo o tla re khalemela, empa kotlo ea rÿna e tla tla nakong ea bophelo bona 'me re ke ke ra lahleheloa ke bophelo bo sa feleng kapa ra ea liheleng hobane ke tšepiso ea Molimo ho rÿna – Ea lumelang ho Mora o na le bophelo bo sa feleng.

Haeba u lumela hore u moetsalibe, ea ahlotsoeng liheleng, 'me u lumela hore pholoho e ka fumanoa feela ka tumelo lefung, lepato le tsoho ea Kreste e le tefo e felletseng ea libe tsa hao (le hore u ke ke ua pholosoa mesebetsi ea hau, le hore u ke ke ua lahleheloa ke pholoho ea hau ka mor'a ho e amohela), u ka pheta ka mor'a ka - Jesu ea ratehang, kea tseba hore ke moetsalibe, 'me ke tšoaneloa ke ho ea liheleng. Empa ke dumela hore o shwele sefapanong mme wa tsoha ho lefella dibe tsohle tsa ka. Ke kopa o mpholose hona jwale, mme o mphe bophelo bo sa feleng. Ke o amohela jwaloka Mopholosi wa ka kajeno. Ke leboha ha u mpholositse, Amen! Bala buka ea Baroma ka Bibeleng. Ka kopo arolelana le ho fetolela tokomane ena ka puo ea hau- Godbless you! - Thepreaching.com, Jesus-is-Savior.com, Wordproject.org.